

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Auckland



Ramadhan 2026

Date	Day	Roza	Sehri Ends	Zuhr	Asr	Iftari	Isha/ Tarawih
20 Feb	Fri	1	5:29	1:40	5:17	8:14	9:45
21 Feb	Sat	2	5:31	1:40	5:16	8:13	9:45
22 Feb	Sun	3	5:32	1:39	5:16	8:12	9:45
23 Feb	Mon	4	5:33	1:39	5:15	8:10	9:45
24 Feb	Tue	5	5:35	1:39	5:15	8:09	9:45
25 Feb	Wed	6	5:36	1:39	5:14	8:08	9:45
26 Feb	Thu	7	5:37	1:39	5:13	8:06	9:45
27 Feb	Fri	8	5:38	1:39	5:13	8:05	9:45
28 Feb	Sat	9	5:40	1:39	5:12	8:04	9:45
1 Mar	Sun	10	5:41	1:38	5:11	8:02	9:45
2 Mar	Mon	11	5:42	1:38	5:11	8:01	9:30
3 Mar	Tue	12	5:43	1:38	5:10	8:00	9:30
4 Mar	Wed	13	5:44	1:38	5:09	7:58	9:30
5 Mar	Thu	14	5:46	1:37	5:09	7:57	9:30
6 Mar	Fri	15	5:47	1:37	5:08	7:55	9:30
7 Mar	Sat	16	5:48	1:37	5:07	7:54	9:30
8 Mar	Sun	17	5:49	1:37	5:06	7:53	9:30
9 Mar	Mon	18	5:50	1:37	5:05	7:51	9:30
10 Mar	Tue	19	5:51	1:36	5:05	7:50	9:30
11 Mar	Wed	20	5:52	1:36	5:04	7:48	9:30
12 Mar	Thu	21	5:53	1:36	5:03	7:47	9:15
13 Mar	Fri	22	5:55	1:35	5:02	7:45	9:15
14 Mar	Sat	23	5:56	1:35	5:01	7:44	9:15
15 Mar	Sun	24	5:57	1:35	5:00	7:42	9:15
16 Mar	Mon	25	5:58	1:35	4:59	7:41	9:15
17 Mar	Tue	26	5:59	1:34	4:58	7:39	9:15
18 Mar	Wed	27	6:00	1:34	4:57	7:38	9:15
19 Mar	Thu	28	6:01	1:34	4:56	7:36	9:15
20 Mar	Fri	29	6:02	1:34	4:56	7:35	9:15
21 Mar	Sat	30	6:03	1:33	4:55	7:34	9:15
Eid ul Fitr Sun 22 Mar 2026							
23 Mar	Mon	1	6:05	1:33	4:53	7:31	8:50
24 Mar	Tue	2	6:06	1:32	4:52	7:29	8:48
25 Mar	Wed	3	6:07	1:32	4:51	7:28	8:47
26 Mar	Thu	4	6:07	1:32	4:50	7:26	8:45
27 Mar	Fri	5	6:08	1:31	4:49	7:25	8:44
28 Mar	Sat	6	6:09	1:31	4:48	7:23	8:42



"O ye who believe! fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, so that you may become righteous." (HQ: Ch2 V184)

Prayer for breaking fast

اللَّهُمَّ لَكَ صُئِمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

Allahumma laka sumtu wa alaa
rizqika aftartu

اے اللہ! میں نے تیری ہی خاطر روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ (ابو داؤد)

O Allah, I fasted for your sake and with
your provision do I end my fast.
(Abu Daud)

First Tarawih: Thursday 19 February 2026

Fasting commences: Friday 20 February 2026

Eid-ul-Fitr celebrations: Sunday 22 March 2026

Eid Salat Starts at: 9:00 AM

Sadaqat-ul-Fitr: \$10.00 per head. Please pay this on behalf of every family member before Eid day.

Fidiya: A Quranic obligation requiring the cost of two meals per missed fast to be given to the poor. Recommended \$10.00 per fast missed.

Eid Fund: Recommended \$15.00 per earning member.

Shawwal: Members are strongly encouraged to observe fasting on 6 days of Shawwal.

Ahmadiyya Muslim Jama'at NZ Inc.

Baitul Muqteet Mosque, 20 Dalgety Drive, Wiri,
Manukau 2104, Auckland.

Ph. 09-267 0570, Toll Free. 0800 Y ISLAM